

Name : Dr. Neena Puri  
 Class and Section : B.Sc.III , VIth sem  
 Subject : IMB 602

Week	Date	Topic
1	1-Jan-19	Rhizosphere
	2-Jan-19	-----Do-----
	3-Jan-19	R.S Value
	4-Jan-19	-----Do-----
	5-Jan-19	<b>Mycorrhizosphere</b>
	6-Jan-19	<b>Sunday</b>
2	7-Jan-19	-----Do-----
	8-Jan-19	-----Do-----
	9-Jan-19	Actinorhizal
	10-Jan-19	-----Do-----
	11-Jan-19	Significance of RS Microflora
	12-Jan-19	-----Do-----
3	13-Jan-19	<b>Sunday</b>
	14-Jan-19	<b>Isolations</b>
	15-Jan-19	-----Do-----
	16-Jan-19	Mlos as BF
	17-Jan-19	-----Do-----
	18-Jan-19	N <sub>2</sub> Fixation
4	19-Jan-19	-----Do-----
	20-Jan-19	<b>Sunday</b>
	21-Jan-19	<b>Heterocyst</b>
	22-Jan-19	<b>Nitrogenate</b>
	23-Jan-19	Physiology of N <sub>2</sub> Fixation
	24-Jan-19	<b>Mycorrhizal BF</b>
5	25-Jan-19	<b>Sir Chhotu Ram Jayanti</b>
	26-Jan-19	<b>Republic Day</b>
	27-Jan-19	<b>Sunday</b>
	28-Jan-19	<b>Type of MR associato</b>
	29-Jan-19	Taxonomy , Occurence
	30-Jan-19	Collection of VAM
	31-Jan-19	<b>Inoculum Production</b>

<b>Week</b>	<b>Date</b>	<b>Topic</b>
<b>1</b>	1-Feb-19	Bactenal BF
	2-Feb-19	Rhizobium / Frankia
	3-Feb-19	<b>Sunday</b>
<b>2</b>	4-Feb-19	<b>Azospinlhum Cyanobacteria</b>
	5-Feb-19	Isolation & Idn of NF
	6-Feb-19	N <sub>2</sub> fixing ability
	7-Feb-19	Direct & Indirect method
	8-Feb-19	Culture Production
	9-Feb-19	Storage etc.
	10-Feb-19	<b>VasantPanchami / Sunday</b>
<b>3</b>	11-Feb-19	<b>Applica of MB BT</b>
	12-Feb-19	Primary & Sec Mb
	13-Feb-19	-----Do-----
	14-Feb-19	Ethanol
	15-Feb-19	-----Do-----
	16-Feb-19	Methane
	17-Feb-19	<b>Sunday</b>
<b>4</b>	18-Feb-19	<b>Beer</b>
	19-Feb-19	<b>Guru Ravi Dass Birthday</b>
	20-Feb-19	Wine
	21-Feb-19	Citric Acid
	22-Feb-19	-----Do-----
	23-Feb-19	Lactic Acid
	24-Feb-19	<b>Sunday</b>
<b>5</b>	25-Feb-19	<b>Penicillin</b>
	26-Feb-19	-----Do-----
	27-Feb-19	Streptomycin
	28-Feb-19	-----Do-----

<b>Week</b>	<b>Date</b>	<b>Topic</b>
<b>1</b>	1-Mar-19	<b>MahaShivratri</b>
	2-Mar-19	<b>Calutamic Acid</b>
	3-Mar-19	<b>Sunday</b>
<b>2</b>	4-Mar-19	<b>Lysine</b>
	5-Mar-19	Protease
	6-Mar-19	Amylase
	7-Mar-19	Lipase
	8-Mar-19	Steroid
	9-Mar-19	ScP
	10-Mar-19	<b>Sunday</b>
<b>3</b>	11-Mar-19	<b>Mushroom</b>
	12-Mar-19	-----Do-----
	13-Mar-19	Biogas
	14-Mar-19	-----Do-----
	15-Mar-19	-----Do-----
	16-Mar-19	Genetic Engineering
	17-Mar-19	<b>Sunday</b>
<b>4</b>	18-Mar-19	<b>University Holidays</b>
	19-Mar-19	<b>University Holidays</b>
	20-Mar-19	<b>University Holidays</b>
	21-Mar-19	<b>University Holidays</b>
	22-Mar-19	<b>University Holidays</b>
	23-Mar-19	<b>University Holidays</b>
	24-Mar-19	<b>Sunday</b>
<b>5</b>	25-Mar-19	<b>Continued</b>
	26-Mar-19	Host
	27-Mar-19	-----Do-----
	28-Mar-19	-----Do-----
	29-Mar-19	<b>RE</b>
	30-Mar-19	-----Do-----
	31-Mar-19	<b>Sunday</b>

Week	Date	Topic
1	1-Apr-19	Other Enzyme
	2-Apr-19	-----Do-----
	3-Apr-19	Application
	4-Apr-19	Screening of Recombinant
	5-Apr-19	-----Do-----
	6-Apr-19	-----Do-----
	7-Apr-19	<b>Sunday</b>
2	8-Apr-19	<b>Southern Blotting</b>
	9-Apr-19	-----Do-----
	10-Apr-19	-----Do-----
	11-Apr-19	Northern Blotting
	12-Apr-19	-----Do-----
	13-Apr-19	-----Do-----
	14-Apr-19	<b>Vaisakhi / AmbedkarJyanti / Sunday</b>
3	15-Apr-19	<b>Revision</b>
	16-Apr-19	Revision
	17-Apr-19	<b>MahavirJayanti</b>
	18-Apr-19	Class Test
	19-Apr-19	-----Do-----
	20-Apr-19	-----Do-----
	21-Apr-19	<b>Sunday</b>
4	22-Apr-19	<b>Revision</b>
	23-Apr-19	-----Do-----
	24-Apr-19	-----Do-----
	25-Apr-19	-----Do-----
	26-Apr-19	-----Do-----
	27-Apr-19	-----Do-----
	28-Apr-19	<b>Sunday</b>
5	29-Apr-19	-----Do-----
	30-Apr-19	-----Do-----